

Mirjana Popović  
Filozofski fakultet Nikšić  
Crna Gora

**SOCIOLOŠKA LUČA – ZNAČAJ PERIODIKE U RAZVOJU  
SOCIOLOŠKE MISLI U CRNOJGORI  
(kvantitativna i kvalitativna analiza)**

**SOCIOLOŠKA LUČA – THE IMPORTANCE OF PERIODICALS IN THE DEVELOPMENT  
OF SOCIOLOGICAL THOUGHT IN MONTENEGRO  
(quantitative and qualitative)**

**ABSTRACT** The aim of this paper is to highlight the importance of scientific periodicals in the development of sociological thought in Montenegro. The significant knowledge can be found inside *Sociološke luče*, not only in the field of sociology, but also in its close and related scientific disciplines. The treasure of scientific knowledge is found in *Sociološka luča*, and it's important in both, in the process of reception of sociological heritage and the process of creating new scientific ideas.

Key words: *Sociološka luča*, science, scientific knowledge, scientific periodicals, sociology, sociological thought.

**APSTRAKT** Cilj rada je da ukaže na značaj naučne periodike u razvoju socioološke misli u Crnoj Gori. Na stranicama *Sociološke luče* nalazi se naučno znanje iz oblasti, ne samo sociologije, već i njoj bliskih i srodnih naučnih disciplina. Bogatstvo naučnog znanja koje se nalazi u *Sociološkoj luči* je značajno, kako u procesu recepcije socioološke baštine tako i u procesu kreiranja novih naučnih ideja.

Ključne riječi: nauka, naučno znanje, naučna periodika, *Sociološka luča*, sociologija, socioološka misao.

U Evropi su se časopisi u odnosu na knjigu kao primarnu formu komunikacije naučnih ideja pojavili relativno kasno, u 17. vijeku. Među prve takve intelektualne tvorevine smatra se da spada *Le Journal des savants*, kojeg je u Parizu osnovao magistrat Denis de Sallo, a čiji je prvi broj izašao 5. januara 1665. godine

Naučna periodika jeste jedan od prostora u okviru kojeg data nauka iskazuje brigu o vlastitoj baštini i savremenim tendencijama propitujući značenja i saznajne vrijednosti. Osnivanje i trajanje naučnog časopisa *Sociološka luča* neosporan je dokaz o dinamičanom razvoju sociologije u svijetu, ali i u Crnoj Gori.

*Sociološka*, filozofska, kulturna uopšte društvena misao u Crnoj Gori pojavljivala se najprije u okviru zajedničke filozofsko socioološke forme časopisa *Luča* (1985), da bi od 2007. godine socioološke, antropološke, socijalno demografske i socijalno psihološke teme svoje mjesto nalazile u okviru *Sociološke*

*luče* – naučnog časopisa otvorenog i postavljenog na principima interdisciplinarnosti, angažovanosti i interkulturalizma.

Na stranicama *Sociološke luče* vrednuju se, prevrednuju, konstruišu nove i dekonstruišu „stare“ problemske specifičnosti sociološke i njoj bliskih nauka.

Od 2007. do 2013. godine objavljeno je 14 brojeva *Sociološke luče*.<sup>1</sup>

Od tog broja tri izdanja časopisa Sociološka luča su bila tematski posvećena:

Jedan broj je posvećen Međunarodnom naučnom skupu – *Naučno istraživački rad na univerzitetu u funkciji nastave i iskustva sa primjenom Bolonjske deklaracije* (novembar, 2010). U okviru tog broja objavljeno je 27 radova iz oblasti obrazovanja, kvaliteta obrazovnog procesa, o značenju kategorije „društvo znanja“ prednostima i slabostima na takav način definisanih društva kao i radovi koji tretiraju posljedice primjene Bolonjske deklaracije na oblast visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Drugi tematski broj *Sociološke luče* posvećen je naučnom skupu – *Komparativno sociološko istraživanje razvoja preduzetništva u postsocijalističkom periodu* (2013) U tom broju objavljeno je 12 radova iz oblasti sociološkog profilisanja kategorije preduzetništva, specifičnosti razvoja preduzetništva u društveno kulturnom kontekstu crnogorskog društva (siromaštvo, anomija vrijednosti, kriza identiteta), odnos roda i preduzetništva, definisanja uloge preduzetničkog duha u crnogorskom selu.

Treći tematski broj je posvećen *Ruskoj sociologiji u Sociološkoj luči* i u okviru tog broja objavljeno je 13 radova u kojima se analizira odnos socijalnih, društvenih razlika, društvenih nejadnakosti u različitim segmentima društvene strukture.

Ukupno je u okviru ova tri tematska broja objavljeno 52 rada.

U okviru ostalih 11 brojeva *Sociološke luče* ukupno je objavljeno 115 radova, 26 prikaza istaknutih naučnika iz oblasti sociologije, ali i političke, filozofske, metodološke problematike, kao i značajan broj osvrta, recenzija, podsjećanja koja su posvećena istaknutim naučnicima iz oblasti sociologije i drugih humanističkih nauka.

U okviru časopisa *Sociološka luča* u dva navrata objavljeni su i spisakovi odbranjenih diplomskih radova na Studijskom programu za sociologiju, kao i izvodi iz diplomskih radova studenata sociologije.

Pored domaćih autora, iz Crne Gore i regionala, na stranicama *Sociološke luče* svoje rade objavljivali su i inostrani autori. To su radovi koji tretiraju stanje savremene sociološke misli, kao i radovi koji su se odnosili na posebne sociološke probleme: kao što su urbanizam, rod, demokratiju, turizam.

Na stranicama *Sociološke luče* zastupljeni su radovi iz opšte sociologije, ali i iz posebnih socioloških disciplina što govori u prilog činjenici o postojanju bogate i razvijene sociološke misli misli u Crnoj Gori.

---

<sup>1</sup> Kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi podvrgnuti su brojevi Sociološke luče koji su publikovani u periodu od 2007-2013 godine.

Kvantitativno zastupljenost tema iz različitih socioloških disciplina na stranicama *Sociološke luče* od 2007 do 2013. godine izgleda ovako (Tabela br. 1):

*Tabela br. 1: Pregled zastupljenosti naučnih tema na stranicama Sociološke luče*

Naučne discipline:	Broj objavljenih radova
Opšta sociologija, teorija društvene promjene	8
Sociologija kulture, umjetnosti, slobodnog vremena	15
Sociologija rada	9
Socijalna patologija	9
Sociologija religije	10
Sociologija roda	7
Sociologija obrazovanja	3
Psihologija, Socijalna psihologija	4

Pored navedenih u *Sociološkoj luči* objavljivani su radovi iz oblasti: istorije sociologije, metodologije socioloških istraživanja, sociologije grada i sela, sociologije politike, statistike, antropologije, socijalne ekologije.

Primjenjujući metod kvalitativne analize možemo konstatovati sljedeće:

1. Značajan broj radova na stranicama *Sociološke luče* objavljeno je iz oblasti sociologije kulture. Kao „druga“ čovjekava priroda kultura i kategorije njoj bliske kao što su: umjetnost, film, slobodno vrijeme, otuđenost, dokolica, kulturni identitet, globalizacijski procesi, civilizacija, održavanje i urušavanje kulturnog identiteta, sistem vrijednosti, dilema kako izaći iz carstva dosade su teme koje su držale pažnju crnogorskih kao i sociologa iz regiona. Neki od naslova su: *Od dosade do dokolice, Kulturni identitet u globalnoj integraciji, Stramputice kiča, Poimanje slobodnog vremena u savremenom društvu do 80-tih godina, Slobodno vrijeme i masovna i potrošačka kultura*.
2. Da li uticaj religije nestaje u savremenom društvu, da li se postsocijalistički period u Crnoj Gori odlikuje potpunom promjenom društvenog odnosa prema religiji kao obliku društvene svijesti, pojavljuju li se neke nove religije, crkve ili ulazimo u procese sekularizacije su samo neka od pitanja koja sa stranica *Sociološke luče* pozivaju na razmišljanje i otvaraju drugačije dimenzije sagledavanja društvenog fenomena kao što je religija i njena društvena funkcija. Neki od naslova su: *Interkulturalizam-poželjan ishod religijskog dijaloga, Pojam Svetе stolice i principi njenog djelovanja u međunarodnim odnosima, Privredna etika i razvoj religije*.
3. Oblasti opšte sociološke teorije i teorija društvene promjene predstavljene u sadržaju *Sociološke luče* nudi naučnoj javnosti jedan beskonačan naučni prostor sagledavanja osnovnih socioloških kategorija kao što su: društvene promjene, društvene nejednakosti, kompetativnost, socijalna isključenost, kompetitivnost. Neki od naslova su: *Fenomen kompetitivnosti i Crna Gora,*

*Socijalna isključenost i karakter kompetitivnosti društvenog sistema Crne Gore, Mogućnosti transformacije društvenog porekla u procesu postsocijalističke transformacije društva.*

4. Društveno kulturni kontekst crnogorskog društva koji obiluje brojnim društvenim protivriječnostima predstavlja „dobru“ osnovu za promišljanje o svim oblicima socijalno patoloških pojava kao što su: maloljetnička delinkvencija, kriminal, suicid, alkoholizam. Neki od naslova su: *Kompetitivnost društvenog sistema i sociopatološke pojave, Faktori rizika socijalne sredine za nastanak kriminaliteta maloljetnica u Nikšiću, Tradicionalne predstave o mentalno oboljelim osobama u Crnoj Gori, Zavisnost od Interneta i interpersonalno nasilje u sajber prostoru.*
5. Sociologija rada u društvu, kao što je crnogorsko, koje se više decenija nalazi u procesu transformacije društvene strukture i njenih bazičnih kategorija dobija naročit naučni podsticaj. U okviru diskursa sociologije rada na stranicama *Sociološke luče* su svoje mjesto našli naučni i pregledni radovi koji podrštu i problematizuju najznačajniju oblast čovjekove egzistencije, a to je rad. Neki od naslova su: *Sociološki pristup preduzetništvu, Zadovoljstvo poslom-ključni pokazatelj motivacije zaposlenih, Rodna dimenzija razvoja preduzetništva u postsocijalističkoj Crnoj Gori, Preduzetničko iskustvo kao osnova preduzetničkog učenja, Preduzetništvo i socijalni kapital.*
6. Prepoznavanjem elemenata tradicionalizma i patrijarhalnih matrica koje su još uvijek prisutne u pojedinim društvenim odnosima u Crnoj Gori i isticanjem potrebe za procesom emancipacije žene i njenog ukupnog društvenog položaja, autori radova koji za temu imaju dekonstrukciju društvenog položaja žene u crnogorskem društvu na stranicama *Sociološke luče* operacionализuju kategoriju roda pozicionirajući je u istu ravan sa kategorijom klase i etniciteta. Neki od naslova su: *Rodni balans-jednaka prava za jednako učešće, Moderno poimanje roda i rodne ravnopravnosti, Feminizam, rod i konstruisanje rodnog identiteta.*
7. Preispitujući svoje nasljeđe sociologija istovremeno preispituje i društvene promjene i „sudbinu“ socioloških ideja u promijenjenim uslovima sticanja znanja. Ove dimenzije angažovanosti naučnih ideja kroz kontinuirano preispitivanje i rekonstrukciju baštine istorije socijalne misli i istorije sociologije autori radova iz ove oblasti sociološke nauke su i tekako bili svjesni. Neki od naslova su: *Proces recepcije istorije socijalne misli u jugoslovenskim udžbenicima sociologije u periodu 1960-1990. godine (prilog istoriji jugoslovenske sociologije, Priroda sociologije i protivriječnosti na putu njenog razvoja-prilog istoriji sociologije..*

Analizirajući problematizovanje i kontinuirano dekonstruisanje društvenih fenomena u radovima objavljenih na stranicama *Sociološke luče* možemo primjetiti da su se autori bavili svim onim društvenim temama koje odlikuje naučna značajnost i naučna aktuelnost.

*L i t e r a t u r a*

- Bogdanović, M., Mimica, A. (2007), *Sociološki leksikon*, Beograd, Savremena administracija  
Jaspers, K. (2003), *Ideja univerziteta*, Beograd, Plato  
Milanović, V. (1985), *Obrazovanje i društvo*, Beograd, Radnička štampa  
Pečujlić, M. (1980), *Univerzitet budućnosti*, Sveske NIN-a